

održava raspoloženje za radikalizaciju njihovih zahtjeva”<sup>74</sup>. Kako bi veza sa ustankom bila neprekidna i djelotvorna, knjaz opremi na Građevu vojvodu Petra Vukotića kao glavnog ratovodu, a odanog mu čovjeka i dičnog četobašu Peka Pavlovića pritvrdi za vodu crnogorskih četa u Hercegovini i dade mu sentencije nužne za uređenje ustanka. U Vasojeviće posla vojvodu Milijana Vukova, a serdara Jola Piletića u Drobnjak sa sličnim zadacima koliko uzmognu. Uz sva iskušenja i zaprke ustanak je hodio naprijed rukovoden knjazom Nikolom o kome „su se lomili talasi Portinih ugrožavanja i akcija diplomacije velikih sila”.

Tako Austrija, krajem 1875., ubrzava diplomatske inicijative u vezi sa umirenjem bosansko-hercegovačkog ustanka Grof Andraši uputio je 30. decembra svoj poznati memorandum velikim silama sa predlogom socijalnih i ekonomskih reformi koje bi se izvele u Bosni i Hercegovini. Oko ovog memoranduma, koji su primile sve velike sile kao osnovu sa koje se mogu uticati na Portu da olakša položaj raje, početkom 1876. godine, povela se velika diplomatska akcija.

Kako je umirenje hercegovačkog ustanka, u znatnoj mjeri, zavisilo od crnogorskog knjaza, Cetinje postaje značajno diplomatsko središte. Knjaz Nikola je nastojao da iskoristi svoje mentorstvo-poziciju kod ustanika i da iz “diplomatske igre” oko umirenja ustanaka izvuče koristi za Crnu Goru. Doktoru Kručetu, povjерljivom izaslaniku Porte, knjaz je izjavio spremnost da povrati redovne prilike u Hercegovini, ako bi Porta pristala na četiri njegova zahtjeva. “Prvi je bio traženje knjaževog suvereniteta, ali bez ikakvog fermmana. Drugi je uslov bio da Turci ustupe Crnoj Gori pristanište Spič, mali zaliv između Sutorina i pristaništa Bara, “koliko da nije knjaz primoran da prilikom svojih putovanja u mostranstvo prelazi preko austrougarskog zemljišta.” Treći uslov je tražio za svoje podanike slobodnu plovvidbu Bojanom “pod crnogorskom zastavom”. Četvrtim uslovom tražio je ustupanje desne obale rijeke Morače spocu Podgorice, to jest Malo i Veliko Brdo, a eventualno malu tvrđavu Spuž... Kečet kaže, knjaz nije zaboravljao ni ustanike, polači nadu da će im sultani dati odgovarajuću odštetu, a u tom slučaju



Nepoznati autor: Bitka na Vučjem dolu.

četvrti je jamčio da će u roku od osam dana svi hercegovački ustanci biti povraćeni u njin zavičaj ako bi bila izdata opšta amnestija i ostvarene reforme obećane pred cijelom Evropom.”<sup>75</sup>

Porta nije pristala na knjaževe uslove, pa su pregovori prekinuti poslije petodnevne diskusije. Podstaknuti od knjazza Nikolaja i ruske diplomacije, ustanici, na skupu u Sutorini, 16/4 (40) 1876. godine, odbacuju program reformi austrijskog ministra spomenutih poslova. **Rat između Crne Gore i Turske bio je neizbjegljiv.**

Sred takvih okolnosti dolazi na Cetinje izaslanik austrijske vlasti pukovnik Ranko Alimpic (18. februara 1876.) s planom za knjaza i tekstom ugovora “**o uzajamnoj pomaganju između Srbije i Crne Gore**”. Alimpic je u ime svoje vlasti

prinudio knjazu i sklapanje vojne konvencije.

**Pregovor između Beograda i Cetinja, vodenina osnivača, potpisana 1876. godine, intenzivirani su krajem maja, pa je nakon određenih modifikacija, došlo do saglasnosti dvije vlade (9. juna) o**

<sup>74</sup> Milo Vukčević, Crna Gora i Hercegovina uoči rata 1874-1876., Sarajevo 1950. (priredio Božidar Kujuga – Cetinje, 1950, str. 208. [http://www.srbijavest.com/kanu/kanu\\_1950/kanu\\_1950\\_0208.htm](http://www.srbijavest.com/kanu/kanu_1950/kanu_1950_0208.htm))

<sup>75</sup> R. Pavićević, CANU, knjiga 3, Titograd, 1985, str. 34.